

	<h1>SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORAŽDE</h1>	
Godina II	02. Novembar 2009. godine GORAŽDE	Broj 13

0305

Na osnovu člana 18. i člana 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

**ODLUKU
o dodjeli finansijskih sredstava
Fudbalskom klubu „Goražde“ iz
Goražda**

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 15.000, 00 KM Fudbalskom klubu „Goražde“ iz Goražda, radi pokrivanja troškova takmičenja mladih selekcija ovog kluba.

Član 2.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu sa ekonomskog koda 699 998 – tekuće rezerve, nakon izmirenja novčanih

sredstava ostalim klubovima odobrenih Odlukom o dodjeli novčanih sredstava za sport, kulturu, udruženja i pojedince („Službene novine Općine Goražde“, broj: 10/09).

Član 3.

Zadužuju se nadležne općinske službe da prate utrošak sredstava dodijeljenih ovom Odlukom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-5759
Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0306

Na osnovu člana 145. i člana 146. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine“, br.

29/97) i člana 18. i člana 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko podrinjskog kantona Goražde“, br. 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i :

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju
doktora medicine
nadležnih za utvrđivanje nastupa
smrti

Član 1.

Ovom Odlukom mijenja se član 3. Odluke o imenovanju doktora medicine nadležnih za utvrđivanje nastupa smrti („Službene novine Općine Goražde“, broj: 7/09), tako da glasi:

„Na ime naknade za izvršene usluge doktorima će se plaćati mjesečni iznos po koeficijentu 1,0 X osnovica za obračun plaće za Općinu Goražde, sa ekonomskog koda 611 222“.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-5760
Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVALA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0307

Na osnovu odredaba člana 5. Zakona o katastru komunalnih uređaja

(„Službeni list SRBiH“ br. 21/77) te člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br. 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i :

ODLUKU
o uspostavi digitalnog katastra
komunalnih uređaja na području
općine Goražde

Član 1.

Nakon izvršenog pregleda izvedenih radova i pribavljene saglasnosti od strane Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Sarajevo br. 01-30-3-2008/09 od 17.09.2009. godine za korištenje digitalnih geodetskih planova sa predstavljanim komunalnim uređajima u horizontalnom i visinskom pogledu, USPOSTAVLJA SE i stavlja u službenu upotrebu Katastar komunalnih uređaja za područje općine Goražde u digitalnom obliku, na površini od oko 25.500 ha, u prostornom obuhvatu u kojem je ranije izvršena digitalizacija geodetskih planova, koji su Rješenjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Sarajevo br. 01-30-3-138/05 od 17.01.2006. godine stavljeni u službenu upotrebu.

Član 2.

Zadužuje se načelnik Općine Goražde da obezbijedi uvjete za pravilno funkcionisanje evidencije Digitalnog geodetskog plana i Digitalnog katastra komunalnih uređaja, te da putem Službe za geodetske i katastarske poslove u skladu sa propisima iz ove oblasti vrši redovno održavanje evidencije Digitalnog katastra komunalnih uređaja na području općine Goražde.

Član 3.

Nalaže se korisnicima komunalnih uređaja i vlasnicima podzemnih i nadzemnih instalacija i komunalnih objekata na području općine Goražde da u skladu sa propisima iz ove oblasti vrše uredno prijavljivanje promjena na svim novopoloženim komunalnim uređajima i instalacijama, da pribavljaju odobrenja za građenje i saglasnosti za zatrpavanje novopoloženih komunalnih uređaja, te da nadležnoj općinskoj službi uredno dostavljaju elaborate geodetskih snimanja komunalnih uređaja radi pregleda i evidentiranja istih u službenoj evidenciji.

Član 4.

Pozivaju se korisnici komunalnih uređaja i vlasnici instalacija i komunalnih objekata na području općine Goražde da u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke općinskoj službi nadležnoj za geodetske i katastarske poslove dostave uredne elaborate geodetskih snimanja ranije položenih, a do sada neevidentiranih komunalnih uređaja radi njihovog pregleda i evidentiranja u službenoj evidenciji DKKU.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-5761

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVALA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0308

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/04) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/07), Općinsko vijeće Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

O D L U K U
o utvrđivanju Nacrta
Regulacionog plana
„SPLAVIŠTE“ u Goraždu

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt Regulacionog plana „SPLAVIŠTE“ Goražde, izrađen od strane nosioca izrade Regulacionog plana, „Projekt“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Nosilac priprema, Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Goražde, će zajedno sa nosiocem izrade provesti javnu raspravu o Nacrtu navedenog plana u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Sastavni dio Nacrta Regulacionog plana je grafički prilog koji će biti stavljen na uvid od dana usvajanja ove Odluke.

O mjestu izlaganja na uvid grafičkog priloga te mjestima na kojima će se obaviti javna rasprava građanstvo i svi zainteresovani će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja.

Član 3.

U periodu trajanja javne rasprave primjedbe na Nacrt Regulacionog plana „SPLAVIŠTE“ mogu se dati usmeno ili pismeno Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj:01-02-5762

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemic Klisura

0309

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/04) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/07), Općinsko vijeće Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o utvrđivanju nacрта izmjena
Regulacionog plana „ILOVAČA“
u Goraždu

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt izmjena Regulacionog plana „ILOVAČA“

Goražde, izrađen od strane nosioca izrade Regulacionog plana, „Projekt“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

Nosilac priprema, Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Goražde, će zajedno sa nosiocem izrade provesti javnu raspravu o Nacrtu navedenog plana u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Sastavni dio Nacrta izmjena Regulacionog plana je grafički prilog koji će biti stavljen na uvid od dana usvajanja ove Odluke.

O mjestu izlaganja na uvid grafičkog priloga te mjestima na kojima će se obaviti javna rasprava građanstvo i svi zainteresovani će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja.

Član 3.

U periodu trajanja javne rasprave primjedbe na Nacrt izmjena Regulacionog plana „ILOVAČA“ mogu se dati usmeno ili pismeno Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj:01-02-5763

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemic Klisura

0310

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i

zgrada u vlasništvu Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 1/08 i 3/08) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici. održanoj dana 19.10.2009.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o davanju u zakup poslovnih
prostora u vlasništvu Općine
Goražde
privrednom društvu „ORTOSAR”
d.o.o. Sarajevo

Član 1.

Općina Goražde neposrednom pogodbom daje u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina, poslovne prostorije površine 88 m² u Goraždu, privrednom društvu „ORTOSAR” d.o.o. za izradu ortopedskih pomagala i trgovinu Sarajevo.

Član 2.

Visina zakupnine za poslovni prostor iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 6 KM/m² +PDV.

Član 3.

Obavezuje se zakupac da o vlastitom trošku izvrši adaptaciju poslovnih prostorija iz tačke 1.ove Odluke.

Član 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine da zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostora iz člana 1. ove Odluke, kojim će se regulisati bliža prava i obaveze ugovornih strana po osnovu zakupa.

Član 5.

Obavezuje se budući zakupac da redovno plaća režijske troškove (struja, voda, kanalizacija i dr.) koje budu potraživale ovlaštene organizacije i institucije po osnovu predmetnog poslovnog prostora.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde”.

Broj: 01-02-5764

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

prim.dr.Vesna Nemic Klisura

0311

Na osnovu člana 8. stav 1. i člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj: 70/07) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 13/07”), na prijedlog Dioničkog društva BH telekom Sarajevo, Direkcije Goražde, Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009.godine,

d o n o s i :

O D L U K U

o utvrđivanju javnog interesa
izgradnje objekta GSM bazne
stanice zajedno sa antenskim
stubom

Član 1.

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja poslovnog objekta GSM bazne stanice zajedno sa antenskim stubom i pristupnim putem, općina Goražde, pa se radi izgradnje i održavanja istih može pristupiti potpunoj ekproprijaciji na sljedećem zemljištu:

-na dijelu zemljišta u površini od 196 m² označenom kao KČ 3145 KO Berič, po kulturi šuma, upisano u posjedovni list 222/12 KO Berič sa dijelom posjeda 1/1 državna svojina, na ime Federacija BiH – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Sastavni dio ove Odluke je fotokopija katastarskog plana sa ucrtanim granicama zemljišta koje se ekspropriše.

Član 2.

Utvrđuje se da je Dioničko društvo BH telekom Sarajevo Direkcija Goražde korisnik eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekta iz tačke I ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka ima karakter akta o utvrđivanju javnog interesa.

O b r a z l o ž e n j e

Dioničko društvo BH telekom Sarajevo Direkcija Goražde, kao investitor, obratilo se sa prijedlogom za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju poslovnog objekta GSM bazne stanice zajedno sa antenskim stubom u općini Goražde pa se, radi izgradnje i održavanja ovog, isto može pristupiti potpunoj ekproprijaciji na dijelu zemljišta označenog kao KČ 3145 KO Berič, po kulturi šuma, upisano u posjedovni list 222/12 KO Berič, sa dijelom posjeda 1/1 državna svojina, na

ime Federacija BiH – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Utvrđivanje javnog interesa zatražili su u skladu sa odredbama članova 14. do 16. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“ br. 70/07“).

Uz prijedlog su priložili:

- Urbanističku saglasnost br: 04-1-23-521/09 od 30.06.2009.godine od strane nadležne općinske službe, a kojom je data saglasnost za izgradnju predmetnog objekta na pomenutim katastarskim česticama.
- fotokopiju katastarskog plana sa ucrtanim granicama zemljišta koje je potrebno ekspropriisati i iskazanim površinama zemljišta za eksproprijaciju.

Postupajući po prijedlogu, te razmatrajući priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz člana 3. Zakona o eksproprijaciji, kojim je propisano da se nekretnina može ekspropriisati kada je to potrebno za izgradnju saobraćajne infrastrukture, privrednih, komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i objekata kulture, objekata odbrane, uprave i drugih objekata od javnog interesa kad se ocijeni da će korištenjem nekretnine, za koje se namjerava predložiti eksproprijacija u novoj namjeni i postići veća korist od one koristi koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.

Isto tako, uvidom u Urbanističku saglasnost (broj i datum gore navedeni) utvrđeno je da je data saglasnost za izgradnju predmetnog objekta.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nepotpune eksproprijacije utvrđeno je da sadrži sve neophodne podatke o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa kao i cilj eksproprijacije i druge podatke potrebne za utvrđivanje javnog interesa. Naime, u

konkretnom slučaju, cilj eksproprijacije je izgradnja saobraćajnog infrastrukturnog objekta što je u skladu sa članom 3. Zakona o eksproprijaciji.

Na osnovu naprijed utvrđenog, a shodno odredbama člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu ove Odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se pokrenuti upavni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog Rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudom.

Broj:01-02-5765

Goražde: 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVALA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0312

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07) i Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava prikupljenih od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Goražde, utvrđivanju organa i postupaka dodjele kredita za podsticanje zapošljavanja („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/00 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o dodjeli kreditnih sredstava UR
fast food – Pizzeria „PIZZA E
PANINI PICCOLO“ iz
Namjenskog depozita Općine
Goražde u cilju bržeg
zapošljavanja na području općine
Goražde

Član 1.

Odobravaju se kreditna sredstva u iznosu od 8.000,00 KM UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ iz Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području općine Goražde, pod sljedećim uvjetima:

- rok otplate je 36 mjeseci od dana početka korištenja kreditnih sredstava,
- kamatna stopa je 3% godišnje, uz obračun i plaćanje mjesečno unazad, najkasnije do sedmog dana u mjesecu za protekli mjesec,
- za dodijeljenih 8.000,00 KM korisnik kredita je obavezan uposliti jednog radnika sa kojim zaključuje ugovor o radu i zadržati ga u radnom odnosu najmanje tri (3) godine.

Član 2.

Korisnik kreditnih sredstava UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ se obavezuje da će Općini Goražde svakog drugog mjeseca dostavljati dokaze o uplati poreza i doprinosa na ime novouposlenog radnika pod uvjetima iz člana 1. ove Odluke i to obrazac od specifikacije za isplatu plaća ovjeren od strane nadležne porezne uprave ili uvjerenje o uplatama poreza i doprinosa za uposlenog radnika uz potpis uposlenog lica.

Član 3.

Za pokriće obaveza po osnovu izdatog kredita u skladu sa tačkom 1. ove Odluke UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ će osigurati dva žiranta prihvatljiva za Privrednu banku Sarajevo.

Član 4.

UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ je obavezna da sredstva dugoročnog kredita vraća u jednakim mjesečnim anuitetima na transakcioni račun broj: 101140000001617 do sedmog dana u mjesecu.

U slučaju docnje UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ sa plaćanjima anuiteta, banka ima pravo da odobreni kredit proglasi promptno dospjelim i zatraži naplatu cjelokupnog kredita zajedno sa pripadajućim dospjelim kamatama i obračunatim naknadama i troškovima.

Član 5.

U slučaju nepoštivanja odredaba ove Odluke od strane UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“, kredit se u tom momentu smatra u cijelosti dospjelim za naplatu i banka će poduzeti sve mjere za naplatu istog.

Član 6.

Rok za realizaciju kredita je 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-5766
Goražde, 21.10.2009. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0313

Na osnovu člana 180. i člana 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03 i 22/06), Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/05 i 61/07) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava iz Budžeta
Općine Goražde za 2009. godinu,
sa ekonomskog koda 821 383 –
Nabavka opreme za CZ**

Član 1.

Daje se saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu, sa ekonomskog koda 821 383 – nabavka opreme za civilnu zaštitu, u ukupnom iznosu 90.000,00 KM.

Član 2.

Program iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Zadužuje se načelnik Općine da putem Službe za civilnu zaštitu provede ovu Odluku.

Član 4.

O utrošku sredstava iz člana 1. ove Odluke, načelnik Općine će izvještavati Općinsko vijeće.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde”.

PROGRAM

utroška sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu, sa ekonomskog koda 821 383 - Nabavka opreme za CZ

I

Program utroška sredstava realizovat će se do 31.01.2010. godine.

II

Ukupna vrijednost Programa je 90.000,00 KM.

III

Ovim Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu sa ekonomskog koda 821 383 – Nabavka opreme za CZ, finansiraju se projekti predloženi od strane Službe civilne zaštite, a u skladu sa članovima 31, 168, 174. i 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH”, broj: 39/03, 22/06), Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/05 i 61/07) i Programom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Goražde, broj: 01-44-1101/05 od 31.05.2005. godine, kako slijedi:

1. Obučavanje - 4.800,00 KM za:

- obuku pripadnika jedinica CZ i izvođenje vježbe sa službama od značaja za spašavanje;

odobrena finansijska sredstva: 2.800,00 KM.

-obučavanje i stručno usavršavanje pripadnika Gorske službe spašavanja;

odobrena finansijska sredstva: 1.000,00 KM.

-obučavanje i stručno usavršavanje pripadnika Specijalizovane jedinice za zaštitu od požara; odobrena finansijska sredstva: 1.000,00 KM.

2. Osposobljavanje i op remanje - 47.200,00 KM**2.1. O sposobljavanje i op remanje pripadnika specijalizovane jedinice CZ za zaštitu od požara, 16.200 KM za:**

- ljestve kukače, 2 kom;

odobrena finansijska sredstva: 1.200,00 KM;

- nabavku i ugradnju garažnih vrata za tri garaže za vatrogasna vozila;

odobrena finansijska sredstva: 12.000,00 KM;

- nabavka radne odjeće i obuće, 13 komleta;

odobrena finansijska sredstva: 3.000,00 KM.

2.2. O sposobljavanje i op remanje jedinica CZ opće namjene - 10.000,00 KM za:

- nosila trodjelna, aluminijska, 5 komada;

odobrena finansijska sredstva: 3.000,00 KM;

- torbicu bolničara, 5 komada;

odobrena finansijska sredstva: 1.000,00 KM;

-čizme gumene kratke, 30 pari;

odobrena finansijska sredstva: 1.500,00 KM;

-čizme gumene ribarske, 15 pari;

odobrena finansijska sredstva: 1.200,00 KM;

-kišne kabanice, 50 kom;

odobrena finansijska sredstva: 1.500,00 KM;

-akumulatorsku lampu prenosivu, 5 kom;

odobrena finansijska sredstva: 1.800,00 KM.

2.3. Osposobljavanje i opremanje službi od značaja za zaštitu i spašavanje, 21.000,00 KM, za:

- nabavku terenskog motornog vozila za Službu medicinske pomoći;

odobrena finansijska sredstva: 14.000,00 KM;

- nabavku opreme za Gorsku službu spašavanja;

odobrena finansijska sredstva: 7.000,00 KM.

3. Mjere i postupci zaštite i spašavanja - 38.000,00 KM, za:

3/1. Mjere i postupci zaštite i spašavanja u slučaju postojanja neposredne opasnosti od nastajanja prirodne i druge nesreće (poplava), 18.000,00 KM za:

- odvodnja površinskih bujičnih voda iz ul. Višegradska do Podhranjenskog potoka;

odobrena finansijska sredstva: 14.000,00 KM;

- odvodnja površinskih bujičnih voda u ul. Braće Homoraš i ul. Doktora Karameha;

odobrena finansijska sredstva: 3.000,00 KM;

- pročišćavanje vodotoka Osaničke riječice u mjestu Jezero, Ilovača, u dužini od 500 m;

odobrena finansijska sredstva: 1.000,00 KM.

3/2. Mjere i postupci zaštite i spašavanja tokom nastajanja prirodnih i drugih nesreća - 5.000,00 KM za:

3.3. Mjere i postupci za uklanjanje i otklanjanje posljedičnih prirodnih i drugih nesreća, 15.000,00 KM za:

- pomoć u sanaciji šteta od prirodnih i drugih nesreća;

odobrena finansijska sredstva: 10.000,00 KM;

- sanacija betonskog zida koji sprečava ulazak vode u stambenu zgradu u ul. Ferida Dizdarevića br. 30, oštećenog bujičnim vodama;

odobrena finansijska sredstva: 1.000,00 KM.

- sanacija klizišta u naselju Grabovik (kod kuće Cagara Samira) i u ulici Fočanska;

odobrena finansijska sredstva: 2.500,00 KM;

- Uklanjanje ruševina ratom devastiranog stambenog objekta u ul. Enesa Turkovića;

odobrena finansijska sredstva: 1.500,00 KM.

U skladu sa tačkom V, stav 4. Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/05 i 61/07) i članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06) neutrošena sredstva po ovom Programu ne gase se istekom kalendarske godine već se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u toku naredne godine.

Broj: 01-02-5767

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

prim.dr.Vesna Nemic Klisura

0314

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 49/06), člana 43. stav 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Bosansko podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/04) i člana 18. stav 2. alineja 3. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009 godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o usvajanju i provođenju izmjene i
dopune Regulacionog plana
„BISERNA“ u GORAŽDU

I US VAJANJE I ZMJENE I DO PUNE PLANA

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Regulacionog plana „Biserma“ u Goraždu (u daljem tekstu: Plan). Vremenski horizont Plana je 2017. godina.

Član 2.

Ovom izmjenom i dopunom Plana utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i objekata unutar obuhvata Plana, a naročito: granice obuhvata Plana i granice površina raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti, planirani i izgrađeni objekti, valorizacija objekata, urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju, rekonstrukciju, redizajn objekata, uvjeti za uređenje fasada, odnosi prema postojećim objektima i namjenama i uvjeti uređenja zelenih i slobodnih površina, kao i tretman infrastrukturnih objekata (saobraćaj, hidrotehnika, vodovod i kanalizacija, elektroenergetika i grijanje).

Član 3.

Plan sadrži tekstualni dio i grafičke priloge izrađene digitalnom i analognom obliku razmjere 1:1000, i to:

I OPĆA DOKUMENTACIJA

II TEKSTUALNI DIO

- A) Uvodno obrazloženje
- B) Stanje organizacije, uređenja i korištenja prostora
- C) Potrebe, mogućnosti i ciljevi organizacije, uređenja i korištenja prostora

D) Plan organizacije, uređenja i korištenja prostora

E) Tabelarni prikaz valorizacije postojećeg građevinskog fonda

III GRAFIČKI DIO:

1. GEODETSKA PODLOGA R=1:1000

1.a. GEODETSKA PODLOGA SA VALORIZACIJOM GRAĐEVINSKOG FONDA (namjena objekata) R=1:1000

1.b. GEODETSKA PODLOGA SA VALORIZACIJOM GRAĐEVINSKOG FONDA (bonitet objekata) R=1:1000

1.v. PLAN RUŠENJA R=1:1000

2. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA GORAŽDA NAMJENA POVRŠINA R=1:2500

2.a. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „BISERNA“ R=1:1000

3. INŽINJERSKOGEOLOŠKA KARTA R=1:1000

4. OCJENA PRIRODNIH I STVORENIH UVJETA R=1:1000

5. PLAN NAMJENE POVRŠINE R=1:1000

5a. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE R=1:1000

6. PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE R=1:1000

7. PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE R=1:1000

8. PLAN ENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE R=1:1000

9. PLAN

INFRASTRUKTURE - SINTEZNA
KARTA R=1:1000

10.PALN
UREĐENJA SISTEMA ZELENIH
POVRŠINA R=1:1000

11. PLAN
GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH
LINIJA R=1:1000

12. a. PLAN
PARCELACIJE - površine R=1:1000

12.b. PLAN
PARCELACIJE - tačke i frontovi
R=1:1000

II. PROVOĐENJE IZMJENE I DOPUNE
PLANA

Član 4.

Prostorna cjelina, granice i namjena
površina.

1. Prostorni obuhvat izmjene i dopune
Regulacionog plana „Biserna“ je definisan
Odlukom o izradi, a obuhvata centralni
dio gradskog područja na desnoj obali
rijeke Drine. Između ulica Ferida
Dizdarevića, 43. drinske brigade, Ibrahima
Popovića i ulice Ruždije Islamagića i
Omera Vrane.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi
16,20 ha.

2. Granice prostorne cjeline koja je
obuhvaćena izmjenom i dopunom
Regulacionog plana „Biserna“ u Goraždu
(u daljem tekstu: Izmjena Plana) prikazane
su u grafičkom dijelu Izmjene Plana (karta
br. 5. i dr.).

Namjena pojedinih površina i objekata u
granicama obuhvata Izmjene Plana
određena je u grafičkom dijelu Izmjene
Plana (karte br. 5-12).

Član 5.

Način provođenja Izmjene Plana

Izmjena Plana se provodi u svim fazama
izgradnje, uređenja i funkcionisanja
planiranih i postojećih objekata, putem
sljedećih aktivnosti:

- Izdavanja urbanističke
saglasnosti, odobrenja za
građenje ili za izvođenje
drugih radova i odobrenja
za upotrebu građevina i
radova - isključivo za
građevine i radove koji su
predviđeni Izmjenom Plana,
i odbijanja takvih zahtjeva
za građevine i radove koji
nisu predviđeni, odnosno
koji nisu u skladu sa
Izmjenom Plana;
- Stručne kontrole izrade
detaljnih urbanističko-
tehničkih uvjeta u skladu s
Izmenom Plana i izrade
izvedbenih projekata u
skladu s urbanističkom
saglasnosti;
- Redovne i efikasne
inspekcijske kontrole svih
aktivnosti u prostoru koji je
obuhvaćen izmjenom Plana,
a naročito aktivnosti
izvođenja građevinskih ili
drugih radova za koje je
potrebno odobrenje i
sprečavanja aktivnosti koje
nisu predviđene izmjenom
plana ili nisu u skladu sa
odobrenjem za građenje ili
odobrenjem za izvođenje
drugih radova.

Član 6.

Urbanističko-tehnički uvjeti

1. Opći urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina i za izvođenje radova predviđenih Izmjenom Plana određeni su u glavi D. tekstualnog dijela, na kartama 5-12 grafičkog dijela izmjene Plana i u ovoj Odluci.

2. Horizontalni gabariti planiranih zgrada prikazani su na karti br. 5.a. su po pravilu maksimalni.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određuju se definitivno horizontalni gabariti zgrade.

Kada za to postoje opravdani razlozi (funkcionalnosti ili oblikovanje, primjena standardnih rastera kod projektovanja, usklađivanje gabarite sa granicom katastarske ili građevinske parcele, obezbjeđenje propisanih tehničkih uvjeta i normativa za organizovanje poslovnog prostora za određenu namjenu, olakšavanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ili drugih aspekata provođenja planskog rješenja i sl.), detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se, na obrazložen i dokumentovan zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, odrediti definitivni horizontalni gabariti zgrade koji u nužnoj mjeri odstupaju od maksimalnih gabarita iz stava 1.

Uvjet za primjenu odredaba prethodnog stava je da se promjenom horizontalnog gabarita ne prelaze regulacione i građevinske linije ili granice građevinske parcele, niti zauzima prostor planiran za saobraćajnice.

Postojanje opravdanih razloga iz stava 3. i uvjeta iz stava 4. utvrđuje se i obrazlaže u tekstualnom dijelu detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta.

3. Horizontalni gabariti saobraćajnica i saobraćajnih površina su, po pravilu, fiksni.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se odrediti minimalna odstupanja od tih gabarita, ako to zahtjevaju opravdani tehnički razlozi, obrazloženi idejnim projektom ili drugi opravdani razlozi (fazna izgradnja saobraćajnice, fazno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl).

4. Vertikalni gabariti planiranih zgrada izraženi brojem nadzemnih etaža su po pravilu maksimalni.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određuju se definitivni vertikalni gabariti zgrade.

Na obrazložen zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odrediti veća spratnost zgrade od planirane za jednu punu potkrovnu, mansardnu, ili povučenu etažu. Povučenom etažom smatra se etaža koja je od ulične fasade zgrade povučena najmanje za standardnu širinu terase, balkona ili lođe.

5. U planiranim i postojećim stambenim zgradama prizemna ili visokoprizemna etaža može se, u cjelini ili djelomično, namjeniti za poslovne djelatnosti. Podrumska ili suterenska etaža može se namjeniti za pomoćne prostorije (skladišta i sl.), a izuzetno za neposredno obavljanje poslovnih djelatnosti za koje to dozvoljavaju propisani tehnički uvjeti i normativi za te djelatnosti.

U planiranim i postojećim stambeno-poslovnim zgradama prizemna ili visokoprizemna etaža mora biti namijenjena za poslove djelatnosti.

6. Poslove djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, nesrazmjerno

velikim opterećenjem saobraćajnica i parkirališta i sl. ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama.

7. Pomoćne prostorije za planirane zgrade smještaju se po pravilu u sustavu glavne zgrade, u prizemnoj suterenskoj ili podrumskoj etaži. Izuzetno, pomoćni objekti za individualne stambene zgrade mogu se postavljati i u zadnjem dijelu parcela koje po veličini, obliku stepenu izgrađenosti, dispoziciji ostalih objekata na parceli i sl. omogućavaju funkcionisanje tih pomoćnih objekata, pod uvjetom da se time bitno ne narušava izgled uličnog fronta.

8. Na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odrediti izgradnja podrumске ili suterenske etaže za svaku planiranu zgradu.

Ako se podrumска ili suterenska etaža namjenjuje za garažiranje vozila, moraju biti ispunjeni neophodni uvjeti za prilaz vozila garažama (dužina i nagib rampe i sl.).

9. Građevinske linije zgrada, prikazane na karti br. 11 su granične i prikazuju liniju koju prizemlje zgrade, a po pravilu ni ostale nadzemne etaže, ne mogu preći najisturenijim dijelom. Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određuje se položaj zgrade prema građevinskim linijama.

Kada za to postoje opravdani razlozi (organizacija prostora, primjena standardnih rastera za projektovanje, oblikovano usklađivanje sa susjednim zgradama i sl.), detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se odrediti horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža (osim prizemlja) koji prelaze planirane građevinske linije u mjeri koja je nužna da se uvažavaju navedeni razlozi

(balkoni, terase, fasadni liftovi, ukrasni elementi fasade, konzole, strehe i sl.).

Na osnovu odredaba prethodnog stava ne mogu se odrediti horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža zgrade koji bi zahvatili vazdušni prostor iznad kolovoza saobraćajnica.

10. Za zgrade koje planira izgradnja od više dijelova (lamela), uključujući dvojne zgrade i zgrade u nizu, detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odstupiti od planiranih granica između tih dijelova, ako postoje razlozi iz tačke 2. stav 3. ove Odluke.

Za zgrade izduženog horizontalnog gabarita, za koje na karti br. 5.a. nisu prikazani dijelovi (lamele) u smislu prethodnog stava, oni se mogu odrediti detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima.

Na obrazložen zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, za zgrade iz st.1. i 2. detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odrediti fazna (etapna) izgradnja, tako da se odrede ti uvjeti samo za neke dijelove zgrada (lamela), kao prva faza realizacije, a za ostale dijelove zgrada (lamele) da se ti uvjeti odrede naknadno kao druga, treća itd, faza realizacije.

11. Kod primjene pravila iz tačkaka 1-10 ove Odluke na pojedine djelove zgrade (lamele) mora se voditi računa o neophodnom stepenu usklađenosti sa ostalim izgrađenim ili neizgrađenim djelovima (lamelama) iste zgrade i o oblikovanju zgrade kao cjeline.

12. Parcelacija zemljišta vrši se, po pravilu, prema karti br. 12.a. i 12.b.

Ako je Izmjenom Plana predviđena zajednička građevinska parcela za zgradu sa više dijelova (lamela), a odgovarajući dijelovi te zajedničke građevinske parcele ispunjavaju osnovne uvjete (oblik i veličina i mogućnost pristupa javnim

putem) da predstavljaju samostalne (posebne) građevinske parcele za izgradnju i redovnu upotrebu jednog ili više dijelova (lamela), detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se, na obrazložen zahtjev jednog ili više vlasnika korisnika zemljišta ili vlasnika zgrade, odrediti podjela zajedničke građevinske parcele na dvije ili više posebnih građevinskih parcela.

13. Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima za zgrade određuju se namjena zgrada i njihovih djelova, horizontalni i vertikalni gabariti, položaj prema građevinskim linijama i prema granicama građevinske parcele, položaj pomoćnih prostorija, uvjeti priključenja na komunalne instalacije i saobraćajnice, uvjeti u pogledu fasada, krovova, pomoćnih zgrada, ograda, parkirališta, ozelenjavanja i uređenja parcela i dr.

Za zgrade od više djelova (lamela) dvojne zgrade i zgrade u nizu, detaljni urbanističko-tehnički uvjeti izrađuju se po pravilu za sve djelove cjeline. Za ostale zgrade, za saobraćajnice i saobraćajne površine, za infrastrukturne instalacije, za uređenje javnih i zelenih površina i sl. detaljni urbanističko-tehnički uvjeti izrađuju se, po pravilu, za pojedine objekte, odnosno za pojedine površine.

Detaljni urbanističko-tehnički uvjeti izrađuju se kao poseban elaborat, u skladu sa Izmjenom Plana i sa odredbama propisa o uređenju prostora, i služe kao stručna podloga za izdavanje urbanističke saglasnosti i za projektovanje.

Općinski organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja može odlučiti, na osnovu svoje ocjene ili na incijativu komisije Općinskog vijeća nadležne za poslove prostornog uređenja, organizacije koja je nosilac izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta, podnosioca zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, projektanta ili drugog zainteresovanog lica, da se prije ili

istovremeno sa izradom detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta za javne zgrade, javne površine ili druge značajnije građevine izrade idejna rješenja ili idejni projekti objekta na koje se uvjeti odnose.

Kada je to potrebno za potpunije, detaljnije ili preciznije određivanje uvjeta u urbanističkoj saglasnosti, organ iz prethodnog stava može na isti način odlučiti o obavezi izrade idejnog rješenja ili idejnog projekta i nakon izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta, a prije izdavanja urbanističke saglasnosti.

14. Svi objekti koji su planirani ili postojeći koji su zadržani ovom izmjenom Plana, moraju zadovoljiti pored Odredaba ove izmjene Plana i odgovarajuće Odredbe Zakona o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i Uredbe o postojećim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

15. Da građevinska linija sprata buduće poslovno-stambene zgrade bude na udaljenosti 6m od parcele porodice Begović na lokalitetu zgrade zvane „Ministarka“.

Član 7.

Privremeni objekti

1. Na prostoru koji je obuhvaćen Planom ne mogu se, po pravilu, postavljati privremeni objekti, izuzev privremenih gradilišnih objekata i privremenih ograda iz tačke 3.h. (Status postojećih zgrada).

2. Izuzetno, iz posebno opravdanih razloga, može se odobriti postavljanje privremenih tipskih prenosnih objekata (kioska) na javnim površinama na kojima neposredno ne predstoji izgradnja planiranih stalnih objekata, kao i u dvorištima porodičnih stambenih zgrada.

3. Za lociranje privremenih objekata na javnim površinama izrađuju se detaljni urbanističko-tehnički uvjeti po pravilu za koncentrisanu izgradnju tih objekata na lokalitetima koje odredi organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja. Ovim dokumentom preciznije se definišu namjena objekta, gabariti, položaj, izgled, tip prenosnih objekata (kioska) i dr.

4. Za objekte iz prethodnog stava može se odrediti prostor potreban za njihovo postavljanje i upotrebu, koji ne predstavlja stalnu građevinsku parcelu i nije predmet parcelacije.

Član 8.

Status postojećih zgrada.

1. Postojeće zgrade za koje je Planom određeno uklanjanje označene su na karti br. 1.v.

2. Dok ne budu uklonjene, za zgrade iz tačke 1. važi poseban i ograničen urbanistički režim, koji ima za cilj da se omogući normalno korištenje ovih zgrada prema njihovoj namjeni (stanovanje), obavljanje djelatnosti ili funkcija pomoćnih prostorija, a da se time ne onemogući ili znatno ne oteža realizacija odgovarajućeg planskog rješenja kada se za to stvore uvjeti.

3. U skladu sa načelima iz tačke 2, vlasnici/korisnici zgrade iz tačke 1. imaju u pogledu tih zgrada pravo na:

- a. tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, pristupa i zemljišta koji služe zgradi,
- b. dogradnju u cilju obezbjeđenja osnovnih higijenskih uvjeta (kupatiilo i WC),
- c. pregradnju koja nema karakter nove gradnje,
- d. konzervaciju građevine,

- e. privremenu promjenu namjene zgrade ili djelova zgrade, uključujući i adaptaciju tavanškog ili podrumskog prostora u stambeni, poslovni ili pomoćni prostor, bez podizanja visine nadzitka,
- f. zamjenu krova, bez podizanja visine nadzitka,
- g. izgradnju priključka na komunalne instalacije,
- h. postavljanje privremene ograde na granicama zemljišta koje se koristi uz zgradu,
- i. druge intervencije na zgradi, uređajima i instalacijama, kojima se obezbjeđuje normalno korištenje zgrade ili zemljišta koje se koristi uz zgradu, a ne onemogućuje ili znatno ne otežava realizaciju planskog rješenja.

Kao druge intervencije, u smislu prethodnog stava, ne smatraju se veće intervencije (rekonstrukcija, dogradnja koja ne zadovoljava uvjete iz tačke b. nadziđivanje jedne ili više etaža, rekonstrukcija ili zamjena krova sa podizanjem nadzitka, izgradnja novih građevina stalnog karaktera i sl).

4. Odredbe iz tačke 3. odnose se na glavne (stambene, stambeno-poslovne ili poslovne) zgrade.

Odredbe tačke 3. odnose se i na pomoćne zgrade, izuzev odredaba tačke b.

5. Ako je postojeća zgrada iz tačke 1. izgrađena bez odobrenja za građenje, za intervencije iz tačke 3. izdat će se urbanistička saglasnost nakon ili istovremeno sa legalizacijom zgrade, ako postoje uvjeti, prema posebnim propisima, za trajnu ili privremenu legalizaciju.

6. Za postojeće zgrade koje su Izmenom Plana određene za zadržavanje, mogu se odobriti:

- a. intervencije iz tačke 3. po pravilu kao trajne,
- b. nadzidivanje glavne zgrade, po pravilu do spratnosti P+2, a izuzetno, ako susjedne planirane ili postojeće legalno izgrađene zgrade imaju veću spratnost, do spratnosti P+2+M.

7. Za zgrade za koje je na karti br. 5a. određena mogućnost rekonstrukcije, na zahtjev vlasnika izdat će se urbanistička saglasnost i građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade u gabaritima koji su određeni za rekonstruisanu zgradu.

8. Za intervencije iz tačke 3-7. člana 8. shodno važe i pravila iz tačaka 1-12. člana 6. ove Odluke, ako nisu u suprotnosti sa pravilima iz tačaka 3-7. člana 8.

Član 9.

Privremeno korištenje zemljišta

Do realizacije planskih rješenja zemljišta obuhvaćenih Izmenom Plana mogu se koristiti na zatečeni ili drugi način, kojim se ne onemogućava ili bitno ne otežava realizacija planskih rješenja (građevinske parcele postojećih zgrada, dvorišta, vrtovi, saobraćajne površine, manipulativne površine, igrališta, zelene površine i sl.)

Član 10.

Uređenje i korištenje građevinskog zemljišta

Član 11.

a) Uređenje građevinskog zemljišta

1. Na području Regulacionog plana izgradnja objekata vrši se samo na uređenom građevinskom zemljištu.

2. Pod uređenim građevinskim zemljištem podrazumijeva se zemljište na kojem je izvršeno raščišćavanje od neadekvatne gradnje i na kome je izgrađena komunalna infrastruktura, instalacije za zajedničko i pojedinačno korištenje.

3. Uređenje građevinskog zemljišta vrši se prema programu uređenja.

Minimalni obim uređenja građevinskog zemljišta je:

- snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda,
- priključak na elektroenergetsku mrežu,
- izgradnja prilaznog puta do građevinske parcele.

Član 12.

b) Korištenje građevinskog zemljišta

1. Građevinsko zemljište na području Regulacionog plana ustupa se samo u svrhu izgradnje ili revitalizacije trajnih objekata predviđenih Regulacionim planom.

2. Građevinsko zemljište može se dati na korištenje ako je uređeno ili će se urediti u roku od jedne godine.

3. Neuređeno građevinsko zemljište može se dati na korištenje samo ako se njegovo uređenje osigura ugovorom između korisnika zemljišta i Općine, odnosno ovlaštene organizacije.

4. Ugovorom se utvrđuje obim uređenja zemljišta, koji ne može biti manji od obima uređenja predviđenog Regulacionom planom. Ugovor mora da sadrži rok uređenja i garanciju.

Član 13.

Sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Regulacionog plana „Biserna“ u Goraždu je i usvojeni amandman da se briše dio puta koji ide iz pravca Vranjske mahale prema poslovnom centru, a ide pored parcele Kamenica Faruka.

Član 14.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Biserna“ u Goraždu stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj:01-02-5794

Goražde ,22.10.2009.godine

PREDSJEDAVALA VIJEĆA

prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0315

Na osnovu člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/07) i Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava prikupljenih od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Goražde, utvrđivanju organa i postupaka dodjele kredita za podsticanje zapošljavanja („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 02/00 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

O D L U K U

**o dodjeli kreditnih sredstava
„FREŠ“ d.o.o Goražde iz
Namjenskog depozita Općine
Goražde u cilju bržeg**

**zapošljavanja na području općine
Goražde****Član 1.**

Odobravaju se kreditna sredstva „FREŠ“ d.o.o Goražde iz Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području općine Goražde u iznosu od 8.000,00 KM pod sljedećim uvjetima:

- rok otplate je 60 mjeseci od dana početka korištenja kreditnih sredstava,
- kamatna stopa je 3% godišnje, uz obračun i plaćanje mjesečno unazad, najkasnije do sedmog dana u mjesecu za protekli mjesec,
- za dodijeljenih 8.000,00 KM korisnik kredita je obavezan uposliti jednog radnika sa kojim zaključuje ugovor o radu i zadržati ga u radnom odnosu najmanje pet (5) godina.

Član 2.

Korisnik kreditnih sredstava „FREŠ“ d.o.o Goražde se obavezuje da će Općini Goražde svakog drugog mjeseca dostavljati dokaze o uplati poreza i doprinosa na ime novouposlenog radnika pod uvjetima iz člana 1. ove Odluke i to obrazac od specifikacije za isplatu plaća ovjeren od strane nadležne porezne uprave ili uvjerenje o uplatama poreza i doprinosa za uposlenog radnika uz potpis uposlenog lica.

Član 3.

Za pokriće obaveza po osnovu izdatog kredita u skladu sa tačkom 1. ove Odluke „FREŠ“ d.o.o Goražde će osigurati dva žiranta prihvatljiva za Privrednu banku Sarajevo.

Član 4.

„FREŠ“ d.o.o Goražde je obavezan da sredstva dugoročnog kredita vraća u jednakim mjesečnim anuitetima na transakcioni račun broj: 101140000001617 do sedmog dana u mjesecu.

U slučaju docnje „FREŠ“ d.o.o Goražde sa plaćanjima anuiteta, banka ima pravo da odobreni kredit proglasi promptno dospjelim i zatraži naplatu cjelokupnog kredita zajedno sa pripadajućim dospjelim kamatama i obračunatim naknadama i troškovima.

Član 5.

U slučaju nepoštivanja odredaba ove Odluke od strane „FREŠ“ d.o.o Goražde, kredit se u tom momentu smatra u cijelosti dospjelim za naplatu i banka će poduzeti sve mjere za naplatu istog.

Član 6.

Rok za realizaciju kredita je 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Goražde“.

Broj: 01-02-5795
Goražde, 22.10.2009. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemic Klisura

ZAKLJUČCI

0316

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

ZAKLJUČAK

1. Da se održi treća tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Goražde, na kojoj će se razmatrati i analizirati realizacija zaključaka koji su doneseni na prethodne dvije tematske sjednice Vijeća, kao i realizacija onih zaključaka sa redovnih sjednica Vijeća koji nisu do sada realizovani.

2. Rok za realizaciju ovog Zaključka je 30 dana.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-05-5768

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA
prim.dr.Vesna Nemic Klisura

0317

U skladu sa članom 123. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Goražde («Službene novine Općine Goražde», broj. 2/08), Općinsko vijeće Općine Goražde, na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2009. godine,

d o n o s i:

ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Općine Goražde insistira na provođenju vlastitog zaključka kojim se traži da se Općinskom vijeću

dostavi pregled svih podnesenih zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na području Općine Goražde i da se do kraja 2009. godine izvrši legalizacija svih izgrađenih objekata, a koji su u skladu sa zakonom.

2. Zadužuje se Kolegij Općinskog vijeća da razmotri i utvrdi mogućnost održavanja tematske sjednice do kraja 2009. godine, na kojoj bi se razmatrao materijal koji se odnosi na tačku 1. ovog Zaključka.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-05-5769

Goražde, 21.10.2009. godine

PREDSJEDAVALA VIJEĆA

prim.dr.Vesna Nemeć Klisura

0318

Na osnovu člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03) i člana 35. Statuta Općine Goražde („Službene novine BPK Goražde“, br.13/07), u postupku imenovanja na pozicije u Upravnom odboru J.U.Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde, a nakon provedene procedure izbora kandidata, utvrđivanja rang liste i pisane preporuke, Načelnik Općine Goražde donosi

RJEŠENJE
O KONAČNOM IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA J.U. DOM
ZDRAVLJA „DR ISAK
SAMOKOVLIJA“ GORAŽDE

I

U Upravni odbor J.U. Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde imenuje se:

1. Vahid Kanlić – predsjednik / iz reda osnivača
2. Emira Djana – član iz reda osnivača
3. Rasim Imširović – član iz reda osnivača
4. Ferid Tutić – član iz reda uposlenika
5. Fahrudin Forto – član ispred Kantonalnog ministarstva.

II

Imenovani članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog Rješenja, a u skladu sa Kriterijima za popunjavanje pozicija u Upravnom odboru, za svoj rad i angažovanje u radu Upravnog odbora imaju pravo na naknadu koja će biti utvrđena posebnim aktom Javne ustanove.

III

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Općine Goražde“.

V

Protiv ovog Rješenja može uputiti prigovor bilo koji član javnosti.

Prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku – Općinskom Načelniku, a kopija prigovora Ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH.

Broj: 02-05-5512/09

Goražde, 08.10.2009.godine

NAČELNIK OPĆINE GORAŽDE

Muhamed Ramović

S A D R Ž A J

0305	ODLUKA o dodjeli finansijskih sredstava Fudbalskom klubu „Goražde“ iz Goražda	322
0306	ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine nadležnih za utvrđivanje nastupa smrti	322
0307	ODLUKA o uspostavi digitalnog katastra komunalnih uređaja na području općine Goražde	323
0308	ODLUKA o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „SPLAVIŠTE“ u Goraždu	324
0309	ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Goražde privrednom društvu „ORTOSAR“ d.o.o. Sarajevo	325
0310	O D L U K U o utvrđivanju javnog interesa izgradnje objekta GSM bazne stanice zajedno sa antenskim stubom	325
0311	ODLUKA o dodjeli kreditnih sredstava UR fast food – Pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“ iz Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području općine Goražde	326
0312	ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu, sa ekonomskog koda 821 383 – Nabavka opreme za CZ	328
0313	ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Goražde za 2009. godinu, sa ekonomskog koda 821 383 – Nabavka opreme za CZ	329
0314	ODLUKA o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana „BISERNA“ u GORAŽDU	331
0315	ODLUKA o dodjeli kreditnih sredstava „FREŠ“ d.o.o Goražde iz Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području općine Goražde	339
	Z A K L J U Č C I	340

Izdavač: Općina Goražde, Ul. M. Tita 2. 73000 Goražde.

Glavni i odgovorni urednik Sekretar Općinskog vijeća Općine Goražde Samir Kanlić tel: +38738221161 i pomoćnik načelnika Službe za javne servise i tehničke poslove Sanid Zirak tel: +38738221796.

Štampa **GRAFOMERX** Goražde